



# Avalanche.report

## Deluns 23.01.2023

Publicat 22 01 2023, 17:00




Avalanche.report





## Grad de perilh 3 - Mercat



Tendéncia: perilh de lauegi constant  
en Dimars 24 01 2023



Plaques de vent



Limit deth bòsc

Snowpack stability: **very poor**

Frequency: **many**

Avalanche size: **medium**



Coches fèbles persistentes



Snowpack stability: **poor**

Frequency: **some**

Avalanche size: **medium**

A consequéncia dera nhèu recenta e eth vent, adicionau aument deth perilh de lauegi de nhèu seca. Era actuau situacion de lauegi requerís precaucion e prudéncia.

Damb era nhèu recenta e eth vent damb boades fòrtes deth quadrant èst , en cors dera jornada , en totes es orientacions se formaràn plaques de vent addicionaus. Es naues acumulacions de nhèu ventada e es mens recentes ja pòden èster desencadenades damb facilitat ath pas d'un unic montanhaire per dessús deth limit deth bòsc. Damb era intensificacion dera precipitacion, pendent era tarde es endrets perilhosí aumentaràn. Aguesti endrets perilhosí son parciaument cubèrti de nhèu recenta e de mau reconéisher damb pòga visibilitat. Es lauegi son aumens de mida mejana. Son possibles desencadenaments a distància e lauegi naturaus, açò se da especiaument a compdar de meddia.

Tanben, es lauegi pòden tanben produsir un desencadenament enes coches mès pregones. Taus endrets perillosí se tròben en pales arribentes e pòc freqüentades ombrères per dessús des 2200 m aproximativament e tanben enes pales soleienques arribentes per dessús des 2500 m aproximativament. Desfavorables son especiaument es endrets de pas de pòca a molta nhèu.,

Es excursions de montanya e es activitats dehòra de pista requerissen ua eleccion prudenta der itinerari.

## Celh de nhèu

**Patrons de perilh**

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

En ua zòna grana queiràn de 10 a 20 cm de nhèu. S'acumularàn enquia 30 cm de nhèu ath sud. Eth vent serà de moderat a fòrt. Era nhèu recenta e plaques de vent se tròben ath dessús d'un mantèth feble de nhèu vielha.

Ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben coches febles de cristalhs angulosi, sustot enes pales ombrères per dessús des 2200 m aproximativament, e tanben enes pales soleienques per dessús des 2500 m aproximativament.

Eth mantèth de nhèu demore mès a lèu procliu ath desencadenament. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen son indicis tipics d'ua situacion similara




## Tendéncia

Se mantén perilh mercat (3) de lauegi. Eth mantèth de nhèu demore procliu ath desencadenament en generau. Era nhèu recenta heireda e en particular plaques de vent a viatges granes formades peth vent de moderat a fòrt non s'an estacat ben damb era nhèu vielha. Es excursions de montanha requerissen precaucion e prudéncia.



## Grad de perilh 3 - Mercat



Tendéncia: perilh de lauegi constant  
en Dimars 24 01 2023



Plaques de vent



Limit deth bòsc

Snowpack stability: poor

Frequency: many

Avalanche size: medium



Coches fèbles persistentes



2200m

Snowpack stability: poor

Frequency: some

Avalanche size: medium

Se mantén perilh mercat (3) de lauegi. Nhèu ventada e coches febles persistentes son era hònt principau de perilh.

Es plaques de vent recentes e antigues se pòden ja desencadenar damb facilitat ath pas d'un unic montanhaire. Es endrets perilhosí se tròben en totes es orientacions per dessús deth limit deth bòsc. Aguesti son nombrosi e de mau reconéisher damb pòga visibilitat. En nautada, es endrets perilhosí son mès freqüentí. Es lauegi son aumens de mida mejana. De manèra isolada son possibles desencadenaments a distància.

Tanben, es lauegi pòden tanben produsir un desencadenament enes coches mès pregones. Taus endrets perilllosí se tròben en pales arribentes e pòc freqüentades ombrères per dessús des 2200 m aproximativament e tanben enes pales soleienques arribentes per dessús des 2500 m aproximativament. Desfavorables son especialment es endrets de pas de pòca a molta nhèu.,

Es excursions de montanha e es activitats dehòra de pista requerissen precaucion e prudència.

## Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesión e vent

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

En particular ar èst e ar oèst queiràn de 5 a 10 cm de nhèu. Eth vent serà de moderat a fòrt. Nauas acumulacions de nhèu ventada repòsen ath dessús de coches trendes en totes es orientacions per dessús deth limit deth bòsc.

Ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben coches febles de cristalhs angulosi, sustot enes pales ombrères per dessús des 2200 m aproximativament, e tanben enes pales soleienques per dessús des 2500 m aproximativament.

Eth mantèth de nhèu demore mès a lèu procliu ath desencadenament. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen son indicis tipics d'ua situacion similara

## Tendéncia

Se mantén perilh mercat (3) de lauegi. Es plaques de vent mès recentes dera dimenjada s'estacarà



lentament damb era nhèu vielha. Eth mantèth de nhèu demore mès a lèu procliu ath desencadenament.



## Grad de perilh 2 - Moderat



Tendéncia: Diminucion deth perilh de lauegi  
enDimars 24 01 2023



Snowpack stability: poor  
Frequency: some  
Avalanche size: small

A conseqüéncia dera nhèu recenta e eth vent, leugèr augment deth perilh de lauegi de nhèu seca.

Damb era nhèu recenta e eth vent , en cors dera jornada , en quauqui lòcs se formaràn plaques de vent inestables. Endrets perilhos per lauegi de nhèu seca se tròben enes pales fòrça arribentes per dessús deth limit deth bòsc, sustot apròp des crestes, en canaus e conques. Damb era nheuada, pendent era tarde es endrets perilhos aumentaràn. Es plaques de vent majoritàriament de mida petita s'an d'evitar en particular en pales a on i a perilh de queiguda. Aguesti son de mau reconéisher damb pòga visibilitat.

### Celh de nhèu

#### Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense cohesion e vent

Queirà de 5 a 10 cm de nhèu, locaument enquia 15 cm. Damb era nhèu recenta e eth vent de moderat a fòrt deth quadrant nòrd-èst , en cors dera jornada , se formaràn plaques de vent majoritàriament de mida petita. En quauqui endrets era nhèu ventada arrepòse ath dessús de coches trendes. En generau non i a pas pro nhèu entara practica des espòrts d'iùern.

### Tendéncia

Progressiu afebliment deth perilh de lauegi de nhèu seca.